

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE SISTEMA eDataXchange

Ovo uputstvo opisuje postupak prijave u sistem **eDataXchange** i podnošenja zahtjeva za prenos/prijenos ličnih/osobnih podataka, uključujući elektronsko potpisivanje i potvrdu zahtjeva.

1. Prijava u sistem¹

Pristup platformi **eDataXchange** vrši se putem početne stranice za prijavu.


Za prijavu je potrebno:

- unijeti broj lične karte, i
- unijeti lozinku (password).

Nakon unosa podataka, kliknite na dugme „Prijavi se“.

!Napomena: Korisnički podaci za pristup platformi se dobijaju prilikom fizičke registracije u jednom od RA ureda ovjeritelja IDDEEA. Lokacije RA ureda se mogu pronaći na web stranici, link:

<https://www.iddeea.gov.ba/hr/lokacije-registracionih-tijela-ureda-ovjerioca-iddeea-2/>



1. Prije korištenja aplikacije pravna lica su u obavezi putem službenog dopisa dostaviti podatke i to: mail adresi za slanje podataka, JIB pravnog lica, brojeve važećih ličnih karata lica koje će pristupati aplikaciji u ime pravnog lica.

Dvostruka verifikacija


Po uspješnoj prijavi, sistem zahtijeva dodatnu sigurnosnu provjeru. Na registrovanu e-mail adresu biće poslan **jednokratni verifikacioni kod od 6 cifara**.

- Unesite primljeni kod u predviđeno polje
- Potvrdite unos kako biste nastavili rad u sistemu

2. Početna stranica i pristup razmjeni podataka

Nakon uspješne prijave, prikazuje se početna stranica sistema.

Za podnošenje zahtjeva potrebno je izabrati opciju „Razmjena podataka“, čime se otvara modul za podnošenje zahtjeva za prenos/prijenos podataka.



3. Popunjavanje zahtjeva – osnovni podaci

Na prvoj stranici razmjene podataka potrebno je:

- odabrati **evidenciju/vrstu podataka** koje želite pribaviti
- unijeti **identifikacione podatke/parametre za provjeru osobe** na koju se zahtjev odnosi

Kao identifikacioni podatak/parametar za provjeru može se koristiti, u zavisnosti od slučaja:

- **JMB**
- **broj važeće lične karte**
- ili **drugi raspoloživi identifikacioni podaci/parametri**

4. Pravni osnov, svrha i način dostave

U nastavku iste stranice potrebno je unijeti dodatne informacije:

- **zakonski / pravni osnov** za pribavljanje podataka
- **svrhu prenosa/prijenosa podataka**
- **način dostave informacije**, u skladu sa izborom stranke (npr. elektronskim putem – e-mail)

Prilozi i dokumentacija

Nakon popunjavanja navedenih polja, potrebno je izvršiti **upload prateće dokumentacije**, i to:

- valjani dokazi iz kojih se može potvrditi pravni osnov za korištenje podataka, cilj i vrijeme korištenja podataka.
- takođe priložiti dokaz o uplati naknade u iznosu od 5 KM, za povremeni pristup podacima u skladu sa Odlukom o visini naknade za pristup podacima iz evidencija IDDEEA.

Dokumenti se dodaju korištenjem opcije „**Dodaj dokument**“ (Drag & Drop ili izbor fajla sa računara).



Kada su svi dokumenti uspješno učitani, kliknite na dugme „**Podnesi zahtjev**“.

**Razmjena podataka**
Početna \ Zahtjev obrazac 1 \

Priloženi dokumenti

Prilozi (odabrati sve dokumente odjednom, obavezno priložiti pravi naziv i skeniranu uplatnicu, obavezan format PDF) *



Drag and Drop Files

Saopštenje za javnost_IDDEEA predstavlja DataXchange platformu – novo rješenje za potpuno elektronsku razmjenu podataka (1).pdf

Choose Files

Upload priloga

Go

Actions

Naziv priloga	Tip priloga	Veličina (bajt)	Brisi
Saopštenje za javnost_IDDEEA predstavlja DataXchange platformu – novo rješenje za potpuno elektronsku razmjenu podataka (1).pdf	application/pdf	519581	

1 - 1

Prekini

Podnesi zahtjev

5. Štampanje i potpisivanje zahtjeva

Nakon podnošenja zahtjeva, sistem prikazuje novu stranicu sa pregledom zahtjeva. Na ovoj stranici potrebno je odabrati opciju:

„**Štampa i potpiši zahtjev**“

Klikom na ovu opciju otvara se novi prozor za elektronsko potpisivanje.

**eData Xchange**

Početna

Razmjena podataka

Pristup informacijama

Koristi podac

Uspješno kreiran zahtjev!

ZAHTJEV ZA PRENOS/PRIJENOS LICNIH/OSOBNIH PODATAKA

OBRAZAC BR. 1

Pravilnik o načinu pristupa evidencijama i razmjeni podataka (DS: glasnik BiH, broj 35/06, 55/15)

Podnesi zahtjev

Zahtjevi prosjeđeni agenciji

Podneseni zahtjevi prenos /prijenos ličnih/osobnih podataka

**IDDEEA**

Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo

Broj zahtjeva: P-S-26-01290841

Status: KREIRAN

Vrsta zahtjeva: ZAHTJEV ZA PRENOS/PRIJENOS LICNIH/OSOBNIH PODATAKA

Način dostavljanja: ELEKTRONSKIM PUTEM - EMAIL

Detalji

Štampaj i potpiši zahtjev



IDDEEA

6. Elektronsko potpisivanje zahtjeva

U novom prozoru potrebno je unijeti:

- **PIN / AKTIVACIJSKI KOD** (nalazi se u uputstvu za korisnike naznačen kao Aktivacijski kod)

Nakon unosa PIN-a, kliknite na dugme „Potpiši zahtjev“.

Time se zahtjev elektronski potpisuje i preuzima u PDF formatu, ukoliko je potrebno.

Obrazac zahtjeva×

Preuzimanje obrasca zahtjeva u PDF formatu

Vaš PIN za IDDEEA udaljeni potpis
.....

 Potpiši zahtjev



Ime i prezime, naziv podnosioca zahtjeva:

Broj zahtjeva: P-5-26-01290841

Datum zahtjeva: 29.01.2026 . godine

Predmet: ZAHTJEV ZA PRENOS/PRIJENOS LICNIH/OSOBNIH PODATAKA

primer.

Prilozi:

Potpis podnosioca zahtjeva:

IDDEEA

7. Potvrda zahtjeva

Nakon potpisivanja zahtjeva, na mjestu gdje je prethodno bila opcija „Štampa i potpiši zahtjev“, ostaje dostupna opcija „Detalji“.

- Kliknite na „Detalji“
- U prikazu detalja zahtjeva odaberite opciju „Potvrdi zahtjev“

Ovim korakom zahtjev se zvanično potvrđuje i prosljeđuje na dalju obradu.

Detalji zahtjeva razmjena



 Potvrdi zahtjev

Naziv podnosioca	Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo
Kontakt podaci podnosioca	Kontakt podaci: ulica Danijela Ozme broj 3, 71000 Sarajevo
Broj i datum zahtjeva	P-5-26-01290841 od 29.01.2026. godine
Vrsta zahtjeva	ZAHTJEV ZA PRENOS/PRIJENOS LICNIH/OSOBNIH PODATAKA
Informacija koja se traži	primer
Napomena	
Način dostavljanja	ELEKTRONSKIM PUTEM - EMAIL
Status	ELEKTRONSKI POTPISAN
Tražena evidencija	Evidencija jedinstvenog matičnog broja - JMB

1 - 1



8. Status zahtjeva

Nakon potvrde, status zahtjeva se mijenja i označava da je zahtjev:

- **prosljeđen Agenciji**

U ovom trenutku dalja obrada zahtjeva je u nadležnosti Agencije, a korisnik može pratiti status putem pregleda detalja zahtjeva u sistemu.

Detalji zahtjeva razmjena



Naziv podnosioca	Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo
Kontakt podaci podnosioca	Kontakt podaci: ulica Danijela Ozme broj 3, 71000 Sarajevo
Broj i datum zahtjeva	P-5-26-01290841 od 29.01.2026. godine
Vrsta zahtjeva	ZAHTJEV ZA PRENOS/PRIJENOS LICNIH/OSOBNIH PODATAKA
Informacija koja se traži	primer
Napomena	
Način dostavljanja	ELEKTRONSKIM PUTEM - EMAIL
Status	PROSLIJEĐEN AGENCIJI
Tražena evidencija	Evidencija jedinstvenog matičnog broja - JMB

1 - 1



Napomena: Preporučuje se da korisnik sačuva svu prateću dokumentaciju i potvrde o uspješno podnesenom zahtjevu za potrebe interne evidencije.